

USVOJENI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU BUDŽETA OPŠTINE BERKOVIĆI ZA 2013.g.

Napisao Zoran Šukić
sreda, 02 april 2014 11:19

Dana, 31.03.2014.god. održana je deveta redovna sjednica Skupštine opštine Berkovići. Sjednici je prisustvovalo 13 odbornika.

Sjednica je počela sa radom u 12,00 sati, a ista je završena oko 14,00 sati.

Predloženi Dnevni red koji je utvrđen na sjednici kolegija koji je održan dana, 24.03.2014.god. je usvojen od strane odbornika SO-e Berkovići.



Na devetom skupštinskom zasjedanju usvojen je Zapisnik sa osme redovne sjednice SO-e Berkovići kao i Godišnji izvještaj SO-e Berkovići o primjeni odredbi koje se odnose na javnost rada i učešće građana u odlučivanju i realizacija Odluka, Rješenja i Zaključaka sa osme redovne sjednice SO-e Berkovići i Izvještaj o radu Opštinske administrativne službe opštine Berkovići za 2013.god.

Skupština opštine Berkovići je usvojila Nacrt Statuta opštine Berkovići.

Odbornici Skupštine opštine su nakon duže rasprave usvojila Izvještaj po ostvarenju budžeta opštine Berkovići za period od 01.01. do 31.12.2013. god.

USVOJENI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU BUDŽETA OPŠTINE BERKOVIĆI ZA 2013.g.

Napisao Zoran Šukić
sreda, 02 april 2014 11:19

Ukupni prihodi i primici bili su 1.042.248,00 KM, a rashodi i izdaci 1.129.113,00 KM.

Na devetoj redovnoj sjednici donesene su Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe opštine Berkovići kao i Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova odbora za žalbe.

Donesena je Odluka o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije opštine Berkovići.

Usvojen je prijedlog Odluke o komunalnim taksama, kao i prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Odbora za žalbe.

Skupština opštine Berkovići je donijela Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijena za m² korisne stambene i poslovne površine za 2014.god., kao i Odluku o utvrđivanju prosječne tržišne cijene izgrađenog stambenog prostora i naknade za prodato gradsko-građevinsko zemljište u državnoj svojini neposrednom nagodbom za 2014.god.

Cijena za prodato gradsko-građevinsko zemljište u I zoni iznosi 2,40 KM po m²., a u drugoj zoni 2,00KM po m².

Takođe, Skupština opštine Berkovići je donijela Odluku o utvrđivanju visine rente i ona iznosi 2,60 KM po m² korisne površine objekta na teritoriji opštine obuhvaćenoj Regulacionim planom , a za ostalu teritoriju van Regulacionog plana

za koji je donesen Prostorni plan

renta iznosi 2,60 KM po m² korisne površine objekta.

Sa neznatnim izmjenama usvojena je Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup

USVOJENI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU BUDŽETA OPŠTINE BERKOVIĆI ZA 2013.g.

Napisao Zoran Šukić
sreda, 02 april 2014 11:19

poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Berkovići putem pribavljanja pisanih ponuda.

STRUČNA SLUŽBA OPŠTINE

Audio snimak sa skupštinskog zasjedanja poslušajte ovdje: